



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS**

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**MOTSHEANONG/PHUPJANE 2024**

**TATAISO YA HO TSHWAYA**

**MATSHWAO: 100**

**Tataiso ena ya ho tshwaya e na le maqephe a 16.**

## KAROLO YA A

### DITAELO HO BATSHWAYI

#### TATAISO YA HO TSHWAYA DITEMA TSA BOIQAPELO

Moqoqo kapa ditema tsa kgokahano di ke ke tsa hloka sesupo leha e le sefe sa hore di badilwe tsa ba tsa abelwa matshwao ka tshwanelo. Sephetho sa matshwao a abetsweng ditema tsa boiqapelo e be se loketseng.

Ho se tshwane le kgutsufatsong moo ho nang le pehelo ya moedi o tlamang wa palo ya mantswe, Moqoqo kapa tema ya kgokahano ha e phalla ho ya ka boiqapelo mme e hohela mmadi, e tla be e le leeme ha ho tsepamiswa maikutlo hodima bolelele feela ho na le hore ho shejwe dikahare.

Molao ke hore:

- Ho se eketswe dikotlo kaha ruburiki ka boyona e na le dikotlo.

#### RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO – (MATSHWAO A 50)

#### SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL) - SLKT

##### ELA TLHOKO:

- Sebedisa ruburiki ena ka dinako tsohle ha o lekanyetsa meqoqo (Pampiri ya 3, Karolo ya A).
- Matshwao a 0–50 a arotswe ho ya ka dikgato tse 5 tsa ditlhaloso.
- Lekgetheng la Dikahare, Puo le Setaele, tlhaloso e nngwe le e nngwe ya bokgoni e arotswe habedi ho hlahisa boemo bo hodimo le boemo bo tlase; boemo bo bong le bo bong bo na le tlhaloso ya bona.
- Lekgetha la sebopheho lona ha le a arolwa ka bokgoni bo nang le boemo bo hodimo le bo tlase.

## RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO – SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE [MATSHWAO A 50]

Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>DIKAHARE LE MORALO</b>  (Nehelano ya sehlooho) tlhophiso ya mehopolo le dintlha, kelohloko ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo	<b>Boemo bo hodimo</b>	<b>28–30</b>	<b>22–24</b>	<b>16–18</b>	<b>10–12</b>	<b>4–6</b>
		-Nehelano e babatsehang ho feta tebello e twaelehileng -Mehopolo e bontshang bohlale, e phephetsang monahano, ebile e sutsitse -O hlophisitswe le ho hokelwa ka boqhetseke, ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo.	-Nehelano e ntle haholo -Mehopolo ke e loketseng ebile e kgahlisa ka botlalo le bopaki ba nehelano e butswitseng -O hlophisitswe le ho hokelwa hantle haholo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo.	-Nehelano e kgotsofatsang -Mehopolo e momahane le ho kgodisa ka tsela e amohelehang -O hlophisitswe le ho momahana ka tsela e amohelehang ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo.	-Nehelano e momahane mona le mane -Mehopolo ke e sa hlakang, ebile e se ya boiqapelo -Ho na le bopaki bo fokolang ba tlhophiso le momahano ya mosebetsi	-Nehelano e tswile lekoteng hohang -Mehopolo ke e sa tsepamang, e dubakaneng -Ha e utlwahale mme mehopolo e a phetakakwa -Ha e a hlophiswa le hona ho hokeleha.
<b>MATSHWAO A 30</b>	<b>Boemo bo tlase</b>	<b>25–27</b>	<b>19–21</b>	<b>13–15</b>	<b>7–9</b>	<b>0–3</b>
		-Nehelano e tswileng matsoho leha e haellwa ke matshwao a boqhetseke ba moqoqo o babatsehang -Mehopolo e sutsitseng ebile e bontsha boiphilelo bo hodimo -O hlophisitswe le ho hokelwa ka bonono, ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	-Nehelano e radilwe hantle -Mehopolo ke e loketseng, mme e thahasellisang -O hlophisitswe le ho hokelwa hantle ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	-Nehelano e a kgotsofatsa leha e sa hlaka mona le mane -Mehopolo e momahane le ho kgodisa ka tsela e mahareng -Karolo ya mosebetsi e itseng e hlophisitswe; -Ho na le boiteko bo itseng ba tlhophiso le momahano ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	-Nehelanno boholo e tswile lekoteng -Mehopolo e na le ho hloka kgokelo mme e dubakane -Bopaki ba tlhophiso le momahano bo a thekesela	-Ha ho boiteko bo entsweng ba ho arabela sehlooho -Mehopolo e tswile lekoteng ka hohle-hohle, ha e a nepahala -Mosebetsi ha o a tsepama sehloohong mme o dubakane

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b>  Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ke tse lokelang sepho/tshusumetso le maemo Kgetho ya mantswe Tshebediso ya puo le tlwaelo, matshwao a ho bala le mopeleto	<b>14–15</b>  <b>Boemo bo hodimo</b> -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepho, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo ka tsela e babatsehang -Tshebediso ya puo e bontsha boitshopo mme e tswile matsoho - Sehalo se kgahlisang ebole se le matla -O batla o hloka diphoso tsa melao ya puo le tsa mopeleto -O radilwe ka boqhetseke bo hlollang	<b>11–12</b>  -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepho, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo ka bottalo -Tshebediso ya puo e matla mme ho sebedisitswe sehalo se loketseng boholo ba nako -Boholo ba mosebetsi ha o na diphoso tsa melao ya puo le mopeleto -O radilwe hantle haholo	<b>8–9</b>  -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepho, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -Tshebediso ya puo ke e lokileng bakeng sa ho fetisa moelego - Puo ya bonono e sebedisitswe ho matlafatsa dikahare	<b>5–6</b>  -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela sepho, baamohedi ba ditaba hammoho le maemo -Tshebediso ya puo ke ya motheo feela -Sehalo le kgetho ya mantswe ke tse sa lokelang -Tlotlontswe e haellang haholo	<b>0–3</b>  -Tshebediso ya puo ha e utlwisisehe -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela baamohedi ba ditaba, sepho le maemo -Tlotlontswe e haellang ho feta tekanyo hoo nelano e sa utlwisiseheng
<b>MATSHWAO A 15</b>	<b>13</b>  <b>Boemo bo tase</b> -Tshebediso ya puo ke e tswileng matsoho, e susumetsang sehalo se nepahetseng -O batla o hloka diphoso tsa melao ya puo le tsa mopeleto -O radilwe ka bokgoni bo babatsehang	<b>10</b>  -Tshebediso ya puo ke e utlwahalang, mme e loketseng ka kakaretso -Sehalo ke se matla, mme se loketseng -Ho na le diphoso tse mmalwa tsa melao ya puo le tsa mopeleto -O radilwe hantle	<b>7</b>  -Tshebediso ya puo e lekane leha ho na le ho se tsepame mona le mane -Ka kakaretso sehalo ke se loketseng leha puo ya bonono e haella	<b>4</b>  -Tshebediso ya puo ke e hlosang -Ha ho phapano kapa ke e fokolang motswakong wa dipolelo -Tlotlontswe e haella ka tsela e ikgethang	
<b>SEBOPEHO</b>  Makgetha a tema: popeho ya dipolelo le kgodiso ya diratswana le bolelele bo hlokehang	<b>5</b>  -Kgodiso ya sehlooho ke e babatsehang -Dintla tse phethahetseng ka bottalo -Dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e babatsehang	<b>4</b>  -Kgodiso ya dintla ke e utlwisisehang, mme e hodisang sehlooho -O momahane -Dipolelo le diratswana di a utlwisisehang ebole di tswakilwe	<b>3</b>  -Dintla tse loketseng di a hodiswa -Dipolelo le diratswana di bopilwe hantle -Moqoqo o na le moelego	<b>2</b>  -Dintla tse itseng di a utlwahala -Dipolelo le diratswana di na le diphoso -Moqoqo o ntse o na le moelego o itseng	<b>0–1</b>  -Dintla tse hlokehang di a haella -Dipolelo le diratswana di fosahetse -Moqoqo ha o na moelego
<b>MATSHWAO A 5</b>					
<b>MATSHWAO</b>	<b>43–50</b>	<b>33–40</b>	<b>23–30</b>	<b>13–20</b>	<b>0–10</b>

**Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:**

<b>Makgetha a Tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare/Moralo (60%)	30	DM =
Puo/Setaele/Ho hlaola diphoso (30%)	15	PST =
Sebopoho (10%)	05	Seb =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>50</b>	

**KAROLO YA A: MOQOQO****TATAISO YA SEBOPEHO SA DITEMA TSA MOQOQO**

Mefuta ya Ditema	Moqoqo wa Phetelo/o hhalosang	Moqoqo wa Boimamelo/ditema tsa Dinnete	Moqoqo wa ngangisano/o sa nkeng lehlakore/ditema tsa Kgohelo
<b>Sebopaho sa ka ntle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehlooho</li> <li>• Selelekela</li> <li>• Mmele</li> <li>• Phethelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehlooho</li> <li>• Dihloohwana</li> <li>• Selelekela</li> <li>• Mmele</li> <li>• Phethelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehlooho</li> <li>• Selelekela</li> <li>• Mmele</li> <li>• Phethelo</li> </ul>
<b>Sebopaho sa seratswana</b>	<p><b>Mohato/Setepe</b></p> <p>Moralo wa mantlha o hatellang hodima ditsela tse itseng tsa ho etsa dintho le tsa phetelo tse itshetlehileng hodima tlhahlamano ya diketsahalo ho latela nako.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polelo ya mohopolo wa sehlooho</li> <li>• Dipolelo tsa tlatsetso ho bontsha tlhahlamano ya diketsahalo.</li> </ul>	<p><b>Ketane</b></p> <p>Dipolelo tse hlahang di latelana di hokahantswe ke polelo e tlang pele.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polelo ya mohopolo wa sehlooho</li> <li>• Dipolelo tsa tlatsetso</li> </ul>	<p><b>Mokolokotwane</b></p> <p>Mathathama a dingangisano/dinnete tse phaelletseng ho tshehetsa ntlha e itseng.</p> <p><b>Botsitso</b></p> <p>Ho tshehetsa mahlakore ka bobedi ka dingangisano tse leka-lekanang mabapi/kgahlanong le ntlha-kgolo, e le ho fana ka teka-tekano lehlakoreng ka leng.</p> <p><b>Ngangisano:</b>  <b>Selelekela</b> – ntlhakemo e hlake  <b>Mmele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polelo ya mohopolo wa sehlooho</li> <li>• Dingangisano tse latelwang ke ditlhahoso</li> <p><b>Phethelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgothaletso</li> <li>• Kgutsufatso/phethelo</li> <li>• Ntlhakemo e hlahelle</li> </ul> </ul>

			<p><b>O sa nkenq lehlakore:</b>  <b>Selelekela</b> – ntlhakemo e hlake  <b>Mmele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polelo ya mohopolo wa sehlooho</li> <li>• Dipolelo tse tshehetsang</li> <li>• Dintlha tse kgahlanong le sehlooho &amp; mabaka.</li> </ul> <p><b>Phethelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgothaletso</li> <li>• Kgutsufatso/phethelo</li> <li>• Ntlhakemo e hlahelle</li> </ul>
<b>Makgetha</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di re qoqela ka pale e mabapi le motho/batho, sebaka le nako ya diketsahalo.</li> <li>• Di na le mopheti kapa mongodi wa pale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fana ka tsebo kapa tlhahisoleseding ya nnete.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di ikemiseditse ho hohela/ho okaoketsa maikutlo kapa diketso tsa mmadi.</li> </ul>
<b>Makgetha a puo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puo ya semmuso kapa eo e seng ya semmuso</li> <li>• Lekgathe lefetile le sebediswa haholo.</li> <li>• Mahokedi a kang kamora, yaba, pele ho moo, pele, kahoo, jj.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puo ya semmuso</li> <li>• Lekgathe lejwale le a sebediswa.</li> <li>• Puo e sa bontsheng maikutlo a mongodi</li> <li>• (Jakone) puo e sebediswang lekaleng le ikgethileng la tsa mosebetsi.</li> <li>• Sehalo sa semmuso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puo e tobang taba e a sebediswa.</li> <li>• Puo ya bonono, e kang ya mekgabisopuo.</li> <li>• E hlahisa eka e tseba matswalo le ditabatabelo tsa rona kahoo di sebedisa monyetla oo ho okaoketsa maikutlo a babadi.</li> <li>• E hlahisa dikgopololo-taba eka ke taba.</li> <li>• ditshwantsho &amp; tshebediso ya mmala.</li> <li>• Dingangisano tse sekametseng lehlakoreng le leng.</li> </ul>

## POTSO YA 1

1.1 Sefefo sa e baka taba!

Sebopoho: Selelekela  
Mmele  
Qetelo

Dikahare: Dikahare di hlakise taba e ileng ya bakwa ke sefefo seo. [50]

1.2 Ke qadile ho kgolwa tseo tsohle mohlang oo.

Sebopoho Selelekela  
Mmele  
Qetelo

Dikahare: Di hlakise seo a neng a se jwetsitswe kapa a se utlwetse mme a sa se kgolwe. A be a totobatse hore ke eng kappa ke sefe se mo kgodisitseng hore efeela taba eo e le nnene. [50]

1.3 Ha e ne e se ka tsietsi eo, nka be ke sa atleha.

Sebopoho Selelekela  
Mmele  
Qetelo

Dikahare: Dikahare di hlakise hore ke tsietsi efe eo a buang ka yona, le hore e mo fetohetse lehlohonolo ka tsela e jwang. [50]

1.4 Na ho a hlokeha hore basebetsi ba lefe lekgetho?

Sebopoho Selelekela  
Mmele  
Qetelo

Dikahare: Dikahare di totobatse hore lekgetho ke eng, mme di be di hlakise hantle bohlokwa/melemo ya hore basebetsi ba le lefe.

Kapa

Dikahare di totobatse hore lekgetho ke eng, mme di be di fane ka mabaka a hlakisang hantle hore ha ho hlokehe hore basebetsi ba lefe lekgetho. [50]

1.5 Dintle le dimpe tsa ho eta ka koloi e le nngwe le le lelapa kaofela.

Sebopoho Selelekela  
Mmele  
Qetelo

Dikahare: Ditaba tsa moqoqo di tshehetse mahlakore a mabedi, lehlakore la dintle le la dimpe tsa ho eta ka koloi e le nngwe le le lelapa kaofela. [50]

### 1.6–1.8 Ditshwantsho

Dikahare tse ka lebellwang:

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o sheba setshwantsho, mme a qoqe ka seo se se qholotsang maikutlong a hae.
- Moqoqo wa hae o tshwanetse ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho seo ho qoqwang ka sona ka tsela e hlakileng.
- Moqoqo o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe.

[50]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:** **50**

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E TELELE – SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE [MATSHWAO A 30]**

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b>  -Nehelano le mehopolo; -Tlhophiso ya mehopolo; -Sepheo, baamohedi ba ditaba, makgetha a tema le maemo.	<b>15–18</b>  --Nehelano e babatsehang haholo ho feta ditebello tse tlwaelehileng - Mehopolu e matla, e butswitseng -Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta wa tema -Mosebetsi o tsepame -Mehopolu le dikahare di momahane -Nehelano e manollotswe ka boqhetseke mme dintlha tsopleh di tshehetsa sehlooho -Sebopetho ke se nepahetseng ka bottalo	<b>11–14</b>  -Nehelano e ntle haholo, e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta wa tema -Nehelano e tsepame - ha e kgere -Mehopolu le dikahare di momahane, mme di manollotswe hantle haholo ka dintlha tse tshehetsang sehlooho -Sebopetho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa haholo	<b>8–10</b>  -Nehelano e lekaneng, e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta wa tema -Nehelano ha e a tsepama ka ho phethahala – ho na le ho kgere ho itseng -Mehopolu le dikahare di na le momahane e lekaneng feela -Ke dintlha tse itseng feela tse tshehetsang sehlooho -Ka kakaretso, sebopetho se nepahetse leha se na le diphoso tse itseng	<b>5–7</b>  -Nehelano ya motheo e bontshang tsebo e itseng ya makgetha a mofuta wa tema -Mosebetsi o na le tsepamo e itseng empa o a kgere -Ha se ka dinako tsopleh mehopolo le dikahare di momahaneng - Sehlooho se tshehetswa ke dintlha tse mmalwa -Melao ya sebopetho e sebedisitswe ka bohlotsa bo boholo -Kgaello e itseng ya tsa bohlokwa	<b>0–4</b>  -Nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema -Moellelo o nyotobetse ke ho kgere ho hoholo -Mehopolu le dikahare ha di na momahane -Ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshehetsang sehlooho -Ha ho boiteko ba ho sebedisa melao ya sebopetho
<b>MATSHWAO A: 18</b>	<b>10–12</b>	<b>8–9</b>	<b>6–7</b>	<b>4–5</b>	<b>0–3</b>
<b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b>  -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka ho fetisisa -Melao ya puo e nepahetse ka bottalo ebile nehelano e bopehile hantle -E batla e se na diphoso	<b>-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka bottalo -Ka kakaretso, melao ya puo e nepahetse ebile e bopehile hantle -Tlotlontswe e ntle haholo -Mosebetsi boholo ha o na diphoso.</b>	<b>-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Mosebetsi o na le diphoso tse itseng tsa melao ya puo; -Tlotlontswe e lekaneng -Diphoso ha di nyotobetse moellelo.</b>	<b>-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka bottalo -Tsbedisio ya puo e fosahetse ebile e tletse diphoso tse ngata -Tlotlontswe e haellang -Moellelo o nyotobetse</b>	<b>-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Mosebetsi o tletse diphoso mme o dubakane -Tlotlontswe ha e a lokela sepheo -Moellelo o nyotobetse haholo</b>	
<b>MATSHWAO A: 12</b>	<b>25–30</b>	<b>19–23</b>	<b>14–17</b>	<b>9–12</b>	<b>0–7</b>
<b>MATSHWAO</b>					

Makgetha a Tekanyetsa	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo/Sebopetho (60%) Puo/Setaele/Ho hlaola diphoso (40%)	18 12	DMS = PST =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>30</b>	

## KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

### POTSO YA 2

#### 2.1 LENGOLO LA SETSWALLE

Sebopoho

- Aterese e nngwe feela, ke ya mongodi. E ngolwe bohareng ba leqephe ho tloha letsohong le letshehadi ho isa ho le letona.
- Tlasa aterese ho tlolwe mola e be hona ho ngolwang letsatsi/mohla (k.h.r. aterese le mohla ha se ntho e le nngwe)
- Ho tlolwe mola ka mora aterese le mohla ebe ho tla tumediso.
- Tlola mola ebe o qala ditaba tsa lengolo.
- Seratswana sa pele ke selelekela.
- Mmele wa lengolo o be le diratswana.

Dikahare:

- A kgothatse motswalle nakong eo e boima.
- Puo eo e seng ya semmuso e amohelehlile hore a ka e sebedisa.
- Qetelo e be e dumellanang le mofuta ona wa lengolo.

[30]

#### 2.2 OBITJHUARI

Sebopoho

- Lebitso la mofu.
- Tlhaho ya hae (sebaka, letsatsi le selemo sa tswalo).
- Tsa kgolo ya hae: thuto, mosebetsi le tsa lenyalo (ha di le teng).
- Tsa lefu la hae (letsatsi le tsela eo a hlokahetseng ka yona).
- Maballo: bao a ba siyang.
- Seboko sa hae.

Dikahare:

- A bolele lebitso la mofu, tsa tlhaho ya hae, tsa sekolo, tsa lenyalo, tsa mosebetsi mmoho le bao a ba siyang ebe o qetella ka ho mo boledisa ho ya ka seboko sa hae.

[30]

## 2.3 RAPOROTO

Sebopoho:

- Motho kapa batho bao raporoto e lebisitsweng ho bona
- Sehlooho sa Raporoto
- Ditaba kapa dintlha tseo ho tlalehwang mabapi le tsona.
- Mokgwa wa tshebetso
- Diphumano
- Diqeto
- Ditlhahiso/Ditshisinyo
- Mohla le tshaeno/sikineitjhara

Dikahare:

- E bontshe sebaka/tulo ya diketsahalo.
- E hhalose kamoo a boneng monna eo a kwetelwa kateng.
- E bontshe ditsela tseo batho ba haufinya ba ileng ba leka ho di etsa ho pholosa motho ya neng a kwetelwa.
- E hlahise ditshisinyo tsa hae hodima taba ena.

[30]

## 2.4 PUO

Sebopoho:

- Sehlooho sa puo.
- E be le selelekela, mmele le qetelo.
- E be le diratswana tse bopilweng ka dipolelo tse kgutshwanyane.

Dikahare:

- Pulo ya hae e be e matla e hohelang le ho qahamisa ditsebe tsa bamamedi.
- A hlophise le ho hlahlamisa dintlha tsa hae ka boqhetske.
- A tswake ka mehlala le dipolediso tsa bonono tse sa tlwaeleheng ho natefisa puo.
- Puo ya hae e be le phallo, ho be le qaleho e hlakileng, mmele wa dintlha tse momahaneng le qetelo e mathemalodi.
- A bue dintlha tsa nneta tse sa tswakwang ka leshano.
- Phethelo ya puo ya hae e hlake.

[30]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:

30

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E KGUTSHWANE - SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE [MATSHWAO A 20]**

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b>	<b>10-12</b>	<b>8-9</b>	<b>6-7</b>	<b>4-5</b>	<b>0-3</b>
-Nehelano le mehopolole; -Tlhophiso ya mehopolole; -Sepheo, baamohedi ba ditaba, makgetha a tema le maemo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nehelano e babatsehang e supang bokgoni bo ikgethang;</li> <li>- Mehopolole matla, e butswitseng;</li> <li>- Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema;</li> <li>- Mosebetsi ha o kgere, o tsepame;</li> <li>- Mehopolole dikahare ke tse momahaneng, tse hhalositsweng ka tsela e supang bokgoni mme di tshehetsha seholoo;</li> <li>- Sebopheo ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nehelano e ntle haholo, e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema;</li> <li>- Mosebetsi ha o a tsepama ka ho phethahala – ho na le ho kgera ho itseng;</li> <li>- Mehopolole dikahare di na le momahano e mahareng;</li> <li>- Ke dintlha tse itseng feela tse tshehetsang seholoo;</li> <li>- Sebopheo ke se loketseng ka kakaretso empa se nang le diphoso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nehelano e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema;</li> <li>- Mosebetsi ha o a tsepama ka ho phethahala – ho na le ho kgera ho itseng;</li> <li>- Mehopolole dikahare di na le momahano e mahareng;</li> <li>- Ke dintlha tse itseng feela tse tshehetsang seholoo;</li> <li>- Sebopheo ke se loketseng ka kakaretso empa se nang le diphoso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema;</li> <li>- Mosebetsi o na le tsepamo e itseng empa o a kgere;</li> <li>- Ha se ka dinako tsohle mehopolole dikahare di momahaneng.</li> <li>- Sebopheo se foofa feela, mme se na le bohlotsa bo boholo;</li> <li>- Kgaello e matla ya tse itseng tsa boholoka.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema;</li> <li>-Moelelo o nyotobetswa ke ho kgera ho haholo;</li> <li>- Mehopolole dikahare ha di na momahano;</li> <li>- Ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshehetsang seholoo;</li> <li>- Ha ho boiteko ba ho sebedisa melao ya sebopheo.</li> </ul>
<b>MATSHWAO A: 12</b>	<b>7-8</b>	<b>5-6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0-2</b>
<b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b>					
-Sehalo, rejistara, setaele le tlolontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; ka ho fetisa ka tsela e babatsehang;	- Sehalo, rejistara, setaele le tlolontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; ka tsela e bontshang bokgoni bo boholo;	- Sehalo, rejistara, setaele le tlolontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; ka tsela e mahareng;	- Sehalo, rejistara, setaele le tlolontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hanyane;	- Sehalo, rejistara, setaele le tlolontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo;	- Sehalo, rejistara, setaele le tlolontswe ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo;
-Tshebediso ya puo, tlwaelo ya tshebediso ya puo, kgetho ya mantswwe, matshwao a ho bala le mopeleto.	- Tshebediso ya puo e nepahetse ebile e bopehile hantle;	- Tshebediso ya puo e nepahetse ka kakaretso ebile e bopehile hantle;	- Mosebetsi o na le diphoso tse itseng tsa tshebediso ya puo;	- Tshebediso ya tlolontswe ke e lekaneng;	- Mosebetsi o na le diphoso tse itseng tsa tshebediso ya puo;
	- Mosebetsi ha o na diphoso.	- Tshebediso ya tlolontswe e ntle haholo;	- Diphoso ha se tse nyotobetsang moevelo.	- Diphoso ha se tse nyotobetsang moevelo.	- Moelelo o nyotobetswe;
<b>MATSHWAO A: 8</b>					
<b>MATSHWAO</b>	<b>17-20</b>	<b>13-5</b>	<b>10-11</b>	<b>7-8</b>	<b>0-5</b>

<b>Makgetha a Tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare/Moralo/Sebopoho (60%) Puo/Setaele/Ho hlaola diphoso (40%)	12 8	DMS = PST =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>20</b>	

## KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

### POTSO YA 3

#### 3.1 MEMO

Sebopoho:

- E totobatse letsatsi, nako le sebaka.
- Ditaba di hlahiswe ka bokgutshwane.
- Ho ka sebediswa mongolo ka tsela e kgabisang karete; jwalo ka ho sebedisa mongolo o tshekaletseng; dipolelo tse kgutshwanyane le tse telele; motswako wa mongolo o moholo le o monyenyanne; sebaka moo mongolo o behwang teng, jj.
- A ka sebedisa mekgabo ya botaki le bonono ho kgabisa karete ya memo.

Dikahare:

- A ka sebedisa puo e batlang e arohile dikoto; dipolelwana le dipolelo tse sa fellang hantle empa molaetsa o utlwahala.
- Sehalo e be se dumellanang le memo.

[20]

#### 3.2 MOLAETSA WA SMS

Sebopoho:

- Lebitso kapa nomoro ya moamohedi wa molaetsa, le hlaha hodimodimo molaetseng oo.
- Letsatsi leo molaetsa o romelwang ka lona.
- Lebokosana la ho ngola molaetsa.

Dikahare:

- Puo e ka ba ya semmuso kapa eo e seng ya semmuso ho ya dikamano tsa mongodi le moamohedi.
- Lekgathe le laolwa ke maemo a ditaba.
- Molaetsa o lokela ho hlaka le ho ba mokgutshwane.
- Tshebediso ya dialfabete, dinomoro, dikgutsufatso tsa mantswe di sebediswe feela ha molaetsa e se wa semmuso.

[20]

#### 3.3 DITSHUPISO

Sebopoho:

- Di be le sehlooho.
- Ditshupiso di ngolwe ka diratswana.

Dikahare:

- Ditshupiso di lokela ho ngolwa di le ho sekaotaelo temekisong ya tumelo.
- Tatellano le momahano e nepahetseng ya diketsahalo ke ya bohlokwa.
- A bue ka mabitso a dibaka tsohle le matshwao ao a tlamehang ho feta ho ona pele a fihla mmarakeng wa Fruit & Veg.
- Moo a tla thinya teng, a hhalose hore a thinyetse ka letsohong lefe.

- Moo a tla palama se itseng kapa a kenang ka hara sona, a se bolele.
- A lekanye bolelele ba tsela (ka mora dimitara tse ... kapa kilometara e le nngwe, o tla bona ...), jj.
- Puo e hlakileng e bile e otlolohile le sehalo se tsamaellanang le mofuta ona wa tema, di lokela ho sebediswa.

[20]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:**  
**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:**

20  
100